

број 02-4064/1

20.09.2011

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ  
КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКУ ДЈЕЛАТНОСТ  
ЦРНА ГОРА

27.9.2011.

№	Број	Прилог	Вриједност
0102	4153/1		

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU U OBLASTI ELEKTRONSKIH  
KOMUNIKACIJA

IZMEĐU

AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE REPUBLIKE MAKEDONIJE

I

AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST CRNE  
GORE

Agencija za elektronske komunikacije Republike Makedonije (AEC) i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP), u daljem tekstu „Potpisnice“

**Nastavljajući** da proširuju prijateljske odnose na osnovu jednakosti i međusobne koristi,

**Shvatajući** značaj koji usluge elektronskih komunikacija imaju za društveni i ekonomski prosperitet u obje zemlje,

**Imajući u vidu:**

- Zajedničke osnove za planove i programe, i njihovu spremnost da održavaju redovne kontakte i da razvijaju praktičnu saradnju po pitanjima koja se odnose na usluge elektronskih komunikacija,
- Koristi koje i AEC i EKIP mogu imati od saradnje njihova dva regulatorna tijela po pitanjima koja se odnose na razmjenu informacija, iskustva i dokumenata vezanih za razvoj regulacije usluga elektronskih komunikacionih u obje zemlje,

**Uvjereni** da je potrebna i poželjna veća saradnja između ova dva tijela, Potpisnice Memoranduma o razumijevanju ovim dokumentom izražavaju saglasnost da sarađuju u cilju razmjene informacija i iskustva, kao što slijedi:

**Član 1**

Potpisnice će redovno razmjenjivati informacije koje se odnose na razvoj politike i strategija elektronskih komunikacija u svojim zemljama.

**Član 2**

Potpisnice će redovno razmjenjivati informacije o svojim nacionalnim zakonima i propisima iz oblasti elektronskih komunikacija, uključujući i sve njihove izmjene i dopune.

**Član 3**

Potpisnice će razmjenjivati sve javno dostupne podatke o svojim aktivnostima i nacionalnim tržištima elektronskih komunikacija. Dostavljeni podaci će se ažurirati svake godine.

**Član 4**

Stručne delegacije se mogu razmjenjivati redovno ili po potrebi ad hoc za proučavanje tehničkih, pravnih i drugih aspekata regulatornih aktivnosti na nacionalnom nivou.

#### Član 5

Potpisnice će, po potrebi, jedna drugu obavještavati i pozivati na međunarodne simpozijume i konferencije koje se organizuju pod njihovim pokroviteljstvom.

#### Član 6

Visoki predstavnici Potpisnica Memoranduma će se redovno sastajati radi konsultacija i razmatranja primjene predmetnog Memoranduma, da bi utvrdili prioritete saradnje za naredni period, razmijenili mišljenja i preduzeli, po potrebi, zajedničke aktivnosti i zauzeli zajedničke stavove na evropskim i međunarodnim forumima i u organizacijama koji se odnose na sektor komunikacija.

#### Član 7

Potpisnice će jednom u dvije godine razmatrati rezultate i saradnju po ovom Memorandumu o razumijevanju. Po potrebi, Potpisnice će razmotriti potrebu za poboljšanjem saradnje i dati odgovarajuće prijedloge za izmjenu djelokruga ovog Memoranduma o razumijevanje.

#### Član 8

Odredbe ovog Memoranduma nijesu pravno obavezujuće za Potpisnice, neće se tumačiti kao sporazum po međunarodnom pravu i povlačiti prava i obaveze iz oblasti međunarodnog prava.

#### Član 9

Uz saglasnost obje Potpisnice, u Memorandum se mogu unijeti izmjene i dopune, koji će se dokumentovati kao protokoli i biti sastavni dio ovog Memoranduma.



#### Član 10

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu s danom koji je dolje naveden i može ga raskinuti bilo koja strana jedan (1) mjesec dana po dostavi pismenog obavještenja o tome drugoj strani.

Potpisan u Skoplju na dan 20.09.2011.godine u dva originalna primjerka od kojih će svaki biti na zvaničnim jezicima ovih zemalja – makedonskom, prema Ustavu Republike Makedonije, crnogorskom prema Ustavu Crne Gore, i na engleskom, s tim štu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju da dođe do nekog odstupanja, za potrebe tumačenja ovog Memoranduma važiće engleska verzija teksta.

U ime Agencije za elektronske  
komunikacije Republike Makedonije

Robert Ordanoski  
Direktor



U ime Agencije za elektronske  
komunikacije i poštansku djelatnost  
Crne Gore

Zoran Sekulić  
Izvršni direktor

